



PAU
TOURISME
Béarn Pyrénées



Passejada urbana

#1 PAU, CAPITALA REIAU

DURADA
2 óras 30


tourismepau.com

PAU, UN ART DE VÍVER EN ERETATGE

PASSEJADA URBANA
PAU, CAPITALA REIAU

LO CAMINAMENT

DURADA
2 óras 30



Parlamentaria, reiau, anglesa,
cosmopolita, més tanben
contemporanea, Pau qu'ei tot aquo
au còp. Aqueste caminament que'vs
perpausa un viatge au beth còr
de nau sègles d'ua istoria de las ricas
qui's desvela chic a chic.



Lo Castèth, brèc deu Noste Enric



Vista deu baloard deus Pirenèus estant

Legenda de la mapa

- Parc d'esquità
- Còr pedànier e comerçants
- Oci de turisme
- Punt de vista
- Passatge

- Escalèr
- Espai de jocs
- Partenja deu petit trin
- Parcage
- Parcage cobert
- Comuns a gratis
- Ascensor public

PASSEJADA URBANA
PAU, CAPITALA REIAU

LO CAMINAMENT

- La plaça Reiau
- Lo baloard deus Pirenèus los Pès deu cèu Paulins
- Lo funicular
- Lo Torn deus Gigants musèu a l'airejada
- L'Ostau de las Arts
- Lostalaria vielha Gassion
- La placeta e la glèisa Sent Martin
- Lo Parlament de Navarra
- Lo castèth e lo son maine
- Lo quartèr deu Castèth
- La carrera Joffre
- La carrera deus Corderers e la plaça de la Liberacion
- Lo musèu Bernadòta
- La Hala
- Lo passatge Carnot
- La plaça Clemenceau
- Lo musèu de las Arts
- La placeta George V
- Lo Palais deus Congrès e lo parc Beaumont
- Las villas e los lors parcs
- Tornar suu baloard deus Pirenèus Taula d'orientacion

p.4

p.4

p.5

p.5

p.5

p.6

p.6

p.6

p.7

p.7 à 9

p.10

p.10

p.11

p.11

p.12

p.12

p.13

p.13

p.14

p.14

p.15



1 La plaça Reiau

De la soa construccion au siècle XVIII lau ençà, la plaça Reiau que s'ei impausada en beth cor de la vita urbana. Mei ençà au siècle XIX au, quan Pau se hesó estacion de vacanças presada, la plaça que s'anímé d'espectacles au quiòsc, per las terrassas de la bracerias e deus grans otèls a l'entorn, e tanben peus anars e tornars deus espectadors qui se n'anavan tau teatre Sent Loís, installat dens l'Ostau de Vila.

2 Lo baloard deus Pirenèus : los Pès deu céu Paulins

Testimòni emblematic de la bastidèra qui la ciutat paulina e coneishó a partir de las annadas 1840, lo baloard deus Pirenèus qu'ei ua mesa en scèna deu panorama cap a las montanhas de Pau, au miei de las quaus l'Aussau e los costalats. Aqueste paisatge qu'ei protegit despuish 1944 devath l'apelacion « Pès de cùe Paulins », suslinhat l'espècificitat de la canta a tres votz qu'hi ès a Pau, entre la vila, la soa istòria e un siti grandós. En 1891, l'engenhaire Jean Charles Alphonse qu'affirmè que « a Pau, que'u manca la Passejada deus Anglés de Niça ». La construccion d'aquesta longa passejada qu'ei debanè de 1894 dinc a 1896, ua vertadèra proessa tecnica caracterizada per las granas arcas deu viaducte, sostienut de 49 pilars. A partit de 1898, las òbras qu'ei perseguin cap au castèth a l'oest, e en 1900, l'ensemble que s'acabè dab la juntada de las dues seccions au sud de la plaça Reiau. Pujar lo long deu baloard deus Pirenèus, qu'ei huelhetar l'istòria deu siècle XIX au a Pau, quan la capitala deu Bearn e's hasó destinacion de tria tà las vacanças d'ivèrn on los qui miavan ua vita vilanera e desplegavan los lors agradaments e lo luxe.



EPIAR CAP AUS PIRENÈUS

CURIOSITAT ! UN BÈTHVÉDER SUUS TEITS DE PAU

Au cap de la plaça Alfred de Vigny, l'hevatz los uelhs en cap au bethvèder qui susploma l'ostalaria vielha « Le Splendide » : ua extravagància qui pròva lo ligam estret entre la vila e lo son paisatge.



3 Lo Funicular

Bastida sus ua pena peirau, la vila de Pau que daueja l'arríbera deu Gave. En 1863, la gara, situada en contrabaish de la plaça Reiau, qu'arcuell lo son purmèr trin. D'ara enlà, lo camin de hèr qu'acamina mantuns viatjadors arribats de totas parts deu monde. Mès que calèva totun poder rejúnher la Vila Hauta, on èran tots los otèls de luxe qui arcuelhèvan los ivernadors... De mei, dab la construccion deu baloard deus Pirenèus e l'inauguracion deu Palais d'ivèrn (actau Palais Beaumont) en 1900, ua ligason mei dirècta entre la gara et aqueste navèth centre de la vita vilanera que hasè necèra. Lo 15 de heurèt de 1908, l'aperet de la tuta de bruma deu pilote que sona la purmèra partença deu funicular, qui permet aus viatjadors dévarats deu trin de rejúnher la plaça Reiau de la vila baisha estant. La gara petita qu'arcuell l'uishet on son venuts los bilhets a 10 centimes qui permeten de pujar shens esforç los 30 mètres de desnivèu. Au dia de uei, que son 650 000 viatjadors qui l'utilizan cada an.

INFORMACIÓNS PRÀCTICAS

Deu diluns au dissabte de 06:55 a 13:50 e de 14:00 a 21:40. Dimenge e dias sabatèrs (manca lo 1er de mai, lo 25 de decembre e lo 1er de gener) de 13:45 a 20:50. Rotacion cada 6 mn, haut o baish. A gratis.



4 Lo Torn deus Gigants : musèu a l'airejada

En contrabaish deu baloard deus Pirenèus, a proximitat de cò qui estó d'autas còps l'ancian velodòrme de Pau, que son quilhats un centenat de totèms de bronze qui contan l'istòria deu Tour de France. Unic en França, aqueste musèu a l'airejada que presenta l'epopèa de cada ganhant dab anecdotes, tèxtes e fotos d'archius. Que marca donc l'estacament de la vila de Pau ad aqueth eveniment esportiu, qui la vila a arcuelhut mei de setanta còps. Cada an, un navèth totèm de color jauna que celebrarà lo ganhant deu Tour.

INFORMACIÓNS PRÀCTICAS

Accès libre. Visita interactiva sus tourdesgeants.fr (disponible en bearnéns hens l'aplicacion !).



5 L'Ostau de las Arts

Que's pòt véder de la rotonda deu funicular estant. Aqueste bastiment que cultiva lo paradòxe d'estar autan monumentau quan ei vist de de capvath enlà com discret quan ei vist de capsús enlà. Maison deus Banhs en 1831, l'establiment qu'estó tornat crompar per la municipalitat, qui'u transformè en casinò, nomat a l'època Pabalhon deu Mieidia dinc a 1899. Qu'era ab debut deu siècle XX au que l'arquitècte Léopold Carlier imaginè ua envelopa de beton armat qui esconra lo davantau e s'i escudora a integrar perfeitament lo bastiment au baloard deus Pirenèus.

L'ostalaria vielha Gassion

En tornar pujar lo long de la passejada deu baloard, mantuas ostalarias vielhas qu'auhereshen las loas granas oberturas qui s'acaran au panorama deus Pirenèus. Au demiei d'aquestas, l'ostalaria vielha Gassion qu'ei probable la mei excepcionau. Uei, qu'ei transformada en apartaments. Lo son davantau que's hè l'arrebat deu luxe interior qui balhava aus ivernadors. Bastit en 1870, qu'estó inaugurat oportunament en 1872, pendent la creacion deu baloard deu Mieidia, purmèra passejada paulina qui religava lo castèth a la plaça Reiau. A l'epòca, qu'era celebre per estar l'ostalaria mei moderna d'Euròpa ! Que comportava ua sala de bal grandosa, un jardin d'ivèrn, salas de jòcs e un restaurant : tot qu'i éra amassat en un medish lòc entà acontentar autant com possible a ua clientèla amonedada e exigenta.



MUSTRA

LA CAPÈRA DE LA PERSEVERANÇA

Qu'arcuelh mustras artísticas tot lo long de l'annada, 3, honset Gontaut de Biron.



7 La placeta e la glèisa Sent Martin

La glèisa parropiau Sent Martin qu'estó consagrada en 1871 et los sons decòrs interiors flambejants que'n hèn un monument qui cau visitar a tot hòrt ! La placeta qui l'entorneja qu'acompanha graciosament l'arquitectura neogotica caracteristica d'aqueth periòde e qu'invita lo passejaires a s'i pausar un momentò. Los arbos exotics qui i il·lustran l'influència britanica qui contribui a dar a Pau un patrimòni arborat remarcable.



MONUMENT ISTORIC


UN MONUMENT QUE'N PÒT ESCÓNER UN AUTE : FRANÇA VICTORIOSA

Lo monument deus morts de França victoriosa qu'estó bastit au dret deus Pirenèus per las annadas 1930. Monument istoric despuish 2014, aquera estatua monumental, imaginada per l'arquitècte Henry Challe e l'escultador Vérez, que rend aumenatge aus soldats caduts pendent la Purmera guerra mondial. Au darrèr, un petit autar qu'ei dedicat a la veuda e a l'orfanin, qui rapèra los nombrós domaus d'aqueth conflicte mondial e totau, de qui ciuvius com militars n'estón las víctimas.



8 Lo Parlament de Navarra

Lo Parlament de Navarra « dab sedença a Pau » qu'estó erigit en 1620. Au dret deus Pirenèus, qu'incarna la Pau capitala politica, e la soa installacion dens la ciutat deu Noste Enric, decidida per Louis XIII, que pareish com un aumenatge d'un hilh au son pair... L'edifici primitiu qu'estó destrusit dens la nueit deu 22 au 23 de genèr de 1716 per un mauhuec, abans d'estar tornat bastir. Restaurat entre 2012 e 2013, ne s'aparté perdut nada foncion : qu'arcuelh tostamps las amassadas deu Consell despartamentau, qui a pres plaça dens los locaus deu navèth Otèl deu despartament, en contrabais. La « Tor deu Parlament », qui i ei quilhada, qu'ei lo sovier de la purmèra glèisa Sent Martin : que n'ei en realitat lo campanar qui n'estó conservat pendent la soa destrucción en 1884.



Jardins a la moda Renaishença


INFORMACIÓNS PRÁCTICAS

Obèrt de 8:00 a 18:30 (barradura deus barroats a 18:15). Visita comentada e/o visita libra, en foncion de la sason. Ressenhaments : 05 59 82 38 00 www.chateau-pau.fr Embaish accessible tò las personas de mobilitat redusida. Barradura annau : 1èr de mai, 25 de deceme e 1èr de genèr. Visitas libras deus parcs e jardins.



9 Lo castèth e lo son maine

Lo castèth qu'ei lo siti originau de desvolapament de la vila de Pau. Au sud, la tor màger de teulas de Gaston Fèbus qu'illustra lo son passat de casteràs defensiuv. A la Renaishenç, que vadò un palais d'agradament, residéncia de la cort de Navarra. Lo pòrge monumental qu'estó creat au parat d'ua campanha de restauracion au siècle XIXau, qui arreviscolò beròi lo castèth, abandonat a l'epòca, com ua sòrta d'aumentatge au « bon rei Enric ». Adara, que s'i pòt véder la clèscia qui serví de breç au futur rei de França. De mei, la visita que'vs prepausa de capihonar au còr deu siècle XIXau, dens los « apartaments de l'Emperadura » on demorè Eugénie, l'esposa de Napoleon II, dab los sons decòrs somptuos e hustatges flambejants dens las salas traversadas. Lo musèu deu Castèth que's pòt enorgulhís d'arcuélher ua de las collections de tapisserias d'aqueth periòde mei importantas après París : qu'estó causidas peus arquitèctes dens lo guardamòbles de la corona au moment de las granas òbras deu siècle XIXau.



Espiar sus la Tor de la Moneda

A travèrs los jardins Renaishenç deu castèth, qu'arribam a la tor de la Moneda. Dinc a la Revolucion, lo Bearn que i hesò bâter moneda a l'efigia deu rei de França. Que portavan au verso las vaquetas bearnesas. Aperada « Camp Batalhèr » (Camp Bataillé) deu siècle XVau ençà, la plaça de la Moneda qu'estó lo teatre de duèls e de jutgements de Diu. Que's hasò lo lòc de mantuas fabricas artesanaus a partir deu siècle XVIIau.

AC SABÈVATZ ?

LO BRÈÇ

deu neste Enric, lo « bon roi Henri » ! Lo castèth de Pau qu'estó tanben casteràs deus vescomtes de Bearn, casteràs devath la sobiranetat de Gaston Fèbus, residéncia reiau a la Renaishenç... Nau sègles d'istòria de descobrir.



LO NOSTE ENRIC, REI DE FRANÇA


Enric de Borbon

que nascò lo 13 de deceme de 1553 a Pau, dens lo castèth d'Enric de Labrit, lo son gran-pair. Que s'arrecebó ua clèscia de tortuga tòu servir de brèç. Simbòu de fòrça e de longevitat, qu'ei tostamps expausada au castèth de Pau. Lo son gran-pair que'u hreguè los pòts dab ua ascla d'alh abans de'u har humar ua copa de Juranson. Atau qu'era prèst entà har cap a la vita. Que's hasò gran en Bearn, a 15 km de Pau, au castèth de Coarrassa, dinc a l'atge de 8 ans. Que vivè dens ua societat au bèth còr d'ua guèrra de religion, on los Catolics que's pelejavan dab los Protestants. Enric de Borbon qu'era un capdau protestant, e, en 1572, qu'estó coronat com Rei de Navarra, dab lo nom Enric III. Lo 18 d'agost de 1572, que's maridé, a París, dab la sòr deu Rei de França, Charles IX : Marguerite de Valois. Au dia de uei, la reina qu'ei mei coneuguda dab lo son chafre de « Reine Margot ». Aqueste maridatge qu'avè per objectiu de reconciliar Catolics e Protestants. Totun, quauques dias arron lo maridatge, que's desbanè lo massacre de la Sent Bertomieu, lo 24 d'agost de 1572 (Lo massacre deus Protestants a París). Enric III de Navarra que's convertí donc au catolicisme, abans de tornar-se'n au protestantisme. Que cambiè de religion mantuns còps, segoun los intèrêts deu moment. Totun, los conflictes que perduren e que calò esperar la velha de la mort deu rei de França, Henri III (lo 2 d'agost de 1589), entà que lo neste Enric estosse hèit Rei de França, dab lo nom de Henri IV. Henri IV qu'estó lo purmèr rei francés de la branca familiau dita de Borbon. Lo país qu'era esguarrat per las guèrras de religion. Los Catolics que'u demandavan d'arrenegar lo protestantisme, mentre que los Protestants e'u demandavan deus accordar la libertat de culte. Entà restablir drin de patz dens los son reiaume, Henri IV qu'arreneguò oficialment lo Protestantisme. Qu'ac hasò lo 25 de julhet de 1593 a la basilica Saint-Denis. Qu'estó sacrat lo 27 de heurèr de 1594 dens la catedrau de Chartres. En 1595, que declarè oficialment la guèrra a l'Espanha, mentre que lo son reiaume que s'eisharpava tostamps. Lo 13 d'abriu de 1598, l'Edicte de Nanta qu'estó signat, çò qui permetò als Protestants d'exisir oficialment. Lo 2 de mai de 1598, França e Espanha que signèn un tractat de patz. Aqueths temps de guèrra que botèn lo pais en arroeinhas, e lo navèth periòde que s'anonciava que semblava mei calme tau reiaume de França. Que permetò au Rei de rellevar las finanças deu reiaume. França que coneishò donc ua prosperitat econòmica. Los mestiers que's desvolopèn, l'economia tanben. Au medish temps, Henri IV qu'ajudè a l'implantacion francesa sus un continent navèth : las Amèricas. Totun, qu'eu hasè dòu a Henri IV de non pas aver nat eretèr entà sucedir. Qu'era atau qu'en deceme de 1599, que hasò anullar lo son maridatge dab la reina Marguerite, entà esposar Maria de Medicis lo 17 de deceme de 1600. Aqueste maridatge que permetò de véder la naishenç d'un eretèr. A la fin deu règne de Henri IV, las tensions dab la familia d'Austria, los Habsborgs, que tornèn, mès qu'apareishò tanben un conflicte dab Espanha. Henri IV qu'estó assassinat per François Ravaillac lo 14 de mai de 1610 a París. Le neste Enric mort, lo son hilh que vadò rei dab lo nom de Louis XIII. Com n'avè pas que 9 ans, la soa mair, Maria de Medicis, qu'assegurè la regència.



**« Que haréi
que non aja pas
nat lauraire
en mon reiaume
qui no's posca
pas hicar
ua pora
au topin. »**





La carrēra Joffre

Deu son nom ancian Carrera Grana, la carrēra deu Manescau Joffre, qui part deu castēth tā accedir a la plaça Clemenceau, qu'ei sacerament pedanhēra. Qu'ei l'ēish māger deu desenvolapament de la vila despuish lo començar. Qu'ei bordada per mantuns otels particulars qui arcuelhēvan las residéncias deus notables pendent l'epòca modèrna, caracterizada per las beras pòrtas carretères e tustets. Despuish lo siècle XVIIau, qu'ua ua vocacion mercadéra, dab la creacion de la Hala Vielha, a l'endret on se tròba adara la plaça Reina Margarida, dab las soas arcadas, eretatge deu mercat vielh. La vocacion comerçanta de la carrēra Joffre que's confirma au siècle XIXau.

11



Lo quartiēr deu castēth

Cap a l'entrada deu castēth, l'otel particular de « Peyré » qu'ei tanben nomat « Ostalaria Sully ». Qu'ei un exemple perfect d'arquitectura vilanerà d'aristocatas deu siècle XVIIau : lo son davantau ostentatòri sus la carrēra que contrasta dab l'intimitat deu costat interior sus la cort, pasimentada en calada. La legenda que ditz qu'ua simpla entertocada de la man suu tustet en forma de basset que guareish lo mao d'amor... Lo quartiēr au pè deu castēth e los sons carreròts tòrts que transmeten ua atmosfèra pintoresca

Plaça Reina Margarida



10

Lo tustet pòrt-a-bonur de l'Ostalaria « Peyré »

La carrēra deus Corderērs, la plaça de la Liberacion

12



Glèisa Sent Jaques

La carrēra deus Corderērs qu'encama e que susploma lo quartiēr deu Hedàs, anciana honsalha de la vila. La vila que's podó espandir sonque a partir deu siècle XVIIau, cap au Nòrd, gràcies a la construccion deu pont deus Corderērs qui passa per dessús lo Hedàs. Que permet de rejünher la plaça de la Liberacion. La carrēra qu'ei compausada d'ua placeta petita, bordada per la glèisa Sent Jaques, deu palais de justicia e de l'estamperia e ostau d'edicions mei anciana de la vila : Marrimpuei (1779). Lo son carateristiques qu'ei ahortit per la preséncia deu monument deus morts en aumenatge aus soldats de la guerra de 1870.

Lo musēu Bernadōta

13



Qu'ei l'ostau on nascó Joan Baptista Bernadota, aqueth natiu de Pau qui deishè la ciutat bearnesa quan avè 17 ans entà s'engatjar dens l'armada... tā har-se fin finau Rei de Suèda. Pau que'u deu d'estar ua vila dus còps reiau ! Lo son davantau de rebòts, teulas e pèiras de talha, dab las galerias de husta qui balhan sus la cort, caraterísticas d'un ostau paulin modèste deu siècle XVIIau. Qu'ei classada com Monument istoric.

Barradura temporària deu musèu.

8 carrera Tran - Tel : +33 (0)5 59 27 48 42



Espiar sus Joan Baptista Bernadōta

Simple soldat en 1780, generau de brigada dab Bonaparte, puish manescau d'Empèri, Joan Baptista Bernadota, vadut a Pau en 1763, que guerregè au nom de França. Los Suedés ne l'aprecièn pas mensch : que l'auherin lo trône en 1810. Elejut prince reiau de Suèda, que succedi au rei Carles XIII en 1818. Qu'ei atau que los descendants d'un paulin modèste regnan enquèra a Estocòlme.

AVISATZ-VE !

QUE I AVÓ DUAS « MARGUERITE » !



La purmèra, la « Marguerite des Marguerites» grana umanista e purmèra grana romancera francesa, qu'ei la sòr de François Ier. Qu'esposè Enric II de Labrit, rei de Navarra e qu'estó arron la granmair de Henri IV. La dusau Marguerite qu'ei la « Reine Margot », princessa hèra beròja, intelligent, e plan cultivada, purmèra esposa de Henri IV. Que quitè Pau en díser : « Ne tornarèi pas jamei hens aquera "petita Genèva calvinista".

CURIOSITAT !

LO QUARTIÈR DEU HEDÀS & LA CIUTAT



Per la carrēra Fournets, o au 25 de la carrēra deus Corderērs, dab lo passatge Parentòi, tots dus que'ves conduseishen au quartiēr deu Hedàs. Ligat a las purmèras originas de la vila, lo quartiēr deu Hedàs que comença au bòrd de l'ariu qui alimenta la font unica de la vila e lo lavader. Las Paulinas que s'i vienèvan tirar l'aiga. Lo sarròt d'artesans que s'i estavan qu'i trobavan lo sable, los gravèrs e rebòts qui'us hasèn necèra entà la construccion deus ostaus nòbles de Pau. Aqueh quartiēr discret, on i son esconuts quaques restaurants, que's va tornar trobar tota l'esplendor après de longas obres de rehabilitacion en 2017. Ua passejada pedanhèra au còr de la vila que s'i troba e qu'i ei de descobrir, de dia com de nueit. La soa mesa en lutz que recebò un prèmi deu «Street Art Lighting». Au Hedàs, que s'i tròban bars, restaurants, ua discotèca, ua aira de jòcs entaus mainatges... e la Ciutat creativa de la cultura bearnesa.



Accès au Hedàs per l'ascensor suu pont de la carrēra deus Corderērs.

Tel : +33 (0)5 59 30 60 34
ciutat.org





14

La Hala

Lo Mercat de Pau : estonant per la soa diversitat de « cultures »... Enter lo pasiment deus paisans de la campanha a l'entorn e los veneders fixes, on tots los gastronomes e s'arretròban... Ua institution de tot dia (manca lo diluns) de non pas mancar ! Que s'i pòt encontrar tots los restaurators mei prestigios de la region qui i vienen har torriñar los lors menuts. La Hala qu'estó renovada sancerament entre 2017 e 2019. Lo projècte que s'arrecebó un prèmi mondial au Wan Awards (World Architecture News Awards) decernit per ua jurada internacionau au nom de l'Academia mondiala d'arquitectura.

INFORMACIÓNS PRÁCTICAS

La Hala

Plaça de la Republica
Deu dimars au dissabte
de 7:00 a 15:00.

Lo dijende de 9:00 a 15:00.
De nueit de 17:00 a 23:00.
lo darrer divés deu mes.

**Lo pasiment
deus Productors**
Plaça de la Republica
Dimars, dimérchs,
divés
e dissabte
de 6:00 a 13:00.



La plaça Clemenceau

Qu'ei au sègle XVIIIau qu'i estó amainatjada ací la purmèra plaça aperada a l'epòca Castellana, après la destrucción de la glèisa Nosta Dauna deus Morts. Au sègle XIXau, qu'arcuelhó la Hala Navèra. Atau, qu'auherí un espaci mei larg que la plaça petita Reina Margarida. Qu'estó dens las annadas 1930 solament que s'impasé com un vertadèr centre de la vita urbana, dab la creacion deu Palais deus Pirenèus qui la bordeja au sud. Despuish ençà, que prepausa ua perspectiva unica suu pic deu Gavisòs e las montanhas. Qu'ei tanben ua crotzada qui distribueish las passejadas possiblas per tot lo còr istoric. Las terrassas nombrosas que permeten de har ua pausa en còr de vila.



15

Lo passatge Carnot

Petita desviada au ras de la Hala. Un navèth lòc unic compausat de talhèrs botigas dedicats aus mestiers d'art, d'un brocantaire e d'ua sala de mustras. Lo cafè culturau Aquiu que prepausa ua restauracion locau, un canton especieria, e mantuas animacions.

Los artisans que v'arcuelhen : Dimérchs, dijaus e divés : de 15:00 a 19:00 - Dissabte : de 10:00 à 19:00 - Cada tresau dimérchs deu mes : de 10:00 à 14:00.
passage-carnot.fr



17

Lo muséu de las Bèras Arts

Lo muséu de las Bèras Arts qu'auhereish ua collecion de las bèras e ricas de las escòlas flamencas, olandesas, italianas, espanholas e francesas deu XVau sègle XXau. Situat dens un bastiment art-deco caracteristic de las annadas 30, la soa arquitectura que conjuga perfèitament classicisme e modernitat. En mei de l'òbra màger de Degas, « Lo Burèu de coton a Navèra Orleans », que citam El Greco, Giordano, Rubens, Fantin Latour, Morisot, Lhote, Marquet, Flandrin, Simone Cantarini e la soa pintura d'oli sus tela « Agar e l'anjo », mès tanben pintres regionalistas com Galos, Poumeyrol, Laborde... Lo muséu qu'arcuelh regularament mustras temporàrias. Despuish octobre de 2019, l'Espaci de las Arts qu'amassa sus un medish siti lo muséu de las Bèras Arts e l'Escola Superiora d'Art e de Design deus Pirenèus. En 2021, lo jardin deu musèu qu'estó creat e qu'arcuelhó la « hont deus mainatges » ua òbra remarcable de l'escultor paulin Ernest Gabard.

INFORMACIÓNS PRÁCTICAS

Obèrt deu dimars
au dijende
de 11:00 a 18:00.
Barrat lo diluns e
los dias sabatèrs.

1, carrera
Mathieu Lalanne
Tél : +33 (0)5 59 27 33 02
Accessible tà las
personas
dab mobilitat
reduida.




Villa Challe

La placeta George V

Au bòrd deu baloard deus Pirenèus, la placeta George V e lo baloard d'Aragon que son ua creacion màger de las annadas 1920-1930. Que religan la passejada emblematica au còr navèth de la vila qui ei la plaça Clemenceau. A la dreta, lo palais d'Aragon. A l'esquerra, lo palatz d'Aussau, dab lo son estile paquebòt, que balha a la placeta George V un ambient unic. Drin mei iuenh, l'immòble deu n°14



quei plan plaçat e visible suu baloard. Aperada « Maison blanche » o « Immòble de las colonas » peus paulins, qu'estó imaginat per Henry Challe dens las annadas 1930. Qu'ei d'ua grana modernitat en tot presentar elements de classicisme, caracteristic de l'estile art deco a Pau. Lo son davantèr escultat per Vérez que representa dus nòvis autorn d'ua hont de joentut.



19

Lo Palais deus Congrès e lo parc Beaumont

Lo Palais Beaumont e lo Centre deus Congrès de Pau. Que s'etrofitava lo casinò dinc a 1909. Deu Palais d'ivèrn, bastit en 1900, qu'a eretat lo sons dus campanars. La villa Beaumont e lo parc qu'estón crompats per la municipalitat paulina en 1876 a la Comtessa de Noailles. L'ancian jardin privat qu'estó amenatjat en parc public per Henri Martinet a la fin deu siècle XIXau. Bucolic, lo jardin pirenenc qu'estó creat peu paisagista Louis Descorges per las annadas 1930. Que dessenha un projècte navèth: la soa traversada que'vs miarà cap tau Teatre de verdura qui arcuelh ua programacion a gratis rica de concerts tot lo long de l'estiu.



Lo Palais d'ivèrn dens las annadas 1900



20

Las villas e los lors parcs


A la debuta deu sègle XIXau, Pau que's hesó anglesa. A la fin de la guèrras napoleonianas, las tropas de Wellington que deishèn com soviéner deu lor passatge dens la vila en 1856 lo gólf mei vielh deu continent, e, dab lo gran bal organizat au castèth en lo son auror, qu'estó sufisent entà « lançar » la ciutat bearnesa tranquilla. Puish, lo mètge d'origina escocesa Alexander Taylor que n'assegurè la renomada en ne laudant lo climat. Los estrangèrs fortunats que s'enamorèn de Pau. Los Anglés que lancèn la moda: La vila que's pleé de villas dab parcs somptuos. Mès la purmèra guèrra mondiala que soè los classes de la moda de las vacanças paulinas. Qu'era acabat lo temps de la vita vilanera e esvagada, deus bals e de las caçás au còrrer. Mès la villas paulinas que son enqüèra uei los testimònies de l'esplendor passada de la vita deus proveredits, quan quauquas uas se seràn vist los parcs diminuats o parcellats. Las qui suberviscut que fòrman totun un paisatge urban deus arremarcables. Sus l'avienguda de l'estadi nautic, las tres villas « San Carlos », « Beith Rahat » e « Nitot » que ve'n balhan un beròi apercebut.

Parc Beaumont



Tornar suu baloard deus Pirenèus Taula d'orientacion

21



Tornatz d'on ètz arribats, cap au baloard deus Pirenèus e au funicular (etapa 3). Aqueste baloard, bordejat d'edificis deus beròis, que senhereja mantuns jardins. La baranda deu baloard qu'ei equipada de placas qui indican lo nom deus pics qui'u hèn cap: miratz lo partron de l'úsina de tramways en contrabaish dab l'òscà talhucada hens la fonta e identificatz los malhs pirenencs.



Un sistèmi engeniós entà trobar los malhs deus Pirenèus, ací l'Aussau.

PAU PYRÉNÉES TOURISME

OFFICE DE TOURISME



#tourismepau

PAU

PLAÇA REIAU - 64000 PAU
Tél. +33 (0)5 59 27 27 08
accueil@tourismepau.fr
tourismepau.com

OBÈRT TOTA L'ANNADA

- deu diluns au dissabte de 9:00 a 18:00
- lo dijenge de 9:30 a 13:00
- barrat los dias sabatèrs

LESCAR

PLAÇA REIAU - 64230 LESCAR
Tél. +33 (0)5 59 81 15 98
accueil-lescar@tourismepau.fr

OBÈRT TOTA L'ANNADA

- deu dimars au dissabte
- de 9:00 a 12:00 e 14:00 a 18:00
- barrat los dias sabatèrs



PAU
TOURISME
Béarn Pyrénées

PASS Malins

ENTĀ VISITAR LIBRAMENT PAU EN VENTA A TORISME PAU E PIRENÈUS

PASSA GORMAND : HAMI PETITA 8€ HAMI GRANA 15€
Tastatz la vila autament i 49 especialitats de degustar en cò de 26 artesans e comerçants. Deu cò istoric dinc a la Hala navèra, descobrizt la nostra carta e compausatz-ve lo dinzar o lo vrespalh... Lo Passa Gormand que's convida a regalar-ve de las mei bonas especialitats de la nostra vila : charcutiers, poralhiers, hormatgers, pastissiers, glacièrs, confidors, chocolatiers, torrefactors, vinatiers.



VIDEOGUIDA NAVERA AQUITANIA LO CÒR istoric DE PAU A GRATIS

Caminament multimèdia de 90' (3 km) semiat de 19 etapas deu patrimoni de la vila de Pau de non pas mancar. Un segond caminament qu'ei disponible tanben, suu tèma deu vacancejar. Descargatz videoguidenouvelleauquitaine.fr



TERRA AVENTURA GEOCACHING A GRATIS

Descargatz l'aplicacion a gratis e començatz la vòsta aventura a Pau, Lescar e deu Bosc d'Arròs lo temps d'u caçà de tesaur pleada d'enigmas. Lo vòste objectiu : trobar l'« esconeder », la caisheita qui contien un escudet a l'efigia d'un personatge nomiat « Polz ». A vosauts de l'har !

SENHALETICA PATRIMONIAU



Supòrts d'informacion qui valorizan lo patrimoni arquitecturau, istoric e naturau de la Vila de Pau que v'acompanhan au briu de la vòsta passejada.

Paris

Bordeaux

PAU Toulouse

Biarritz Lourdes

Pau Pyrénées Tourisme - Avril 2025
© Photos : Mairie de Pau / F. Fourcade - S. De La Moissonnière
D. Guilhaumassé - O. Gachen - S. Torres - S. Spolem / Pau Pyrénées Tourisme
JC Poumeyrol / Service Patrimoine - Médiathèque Intercommunale
André Labarrère - Pau Pyrénées - Réseau des médiathèques de la Communauté d'agglomération Pau-Pyrénées
Bibliothèque patrimoniale - cote 8-035-1 - cote 6-036-2
cote C4 (08) - cote 8-103-4 - cote C2-06
Réalisation graphique : L. Latapie / Kymzodesign
Impression : imprimerie Ménard

tourismepau.com